

t7_midsp_2

(TMZpYP51r2k9xrpZXiQRNHGismgsz8eWXaE)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_midsp_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2. ((\neg v2_struct_0 X2) \wedge ((v13_algstr_0 X2) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ & X2) \wedge ((v4_rlvect_1 X2) \wedge (l2_algstr_0 X2)))))) \Rightarrow (\forall X3. ((v1_funct_1 \\ & X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X2)) \wedge (m1_subset_1 \\ & X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 \\ & X2)))))) \Rightarrow ((r1_midsp_2 X0 X2 X3) \Rightarrow (k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 \\ & X2) X3 X1 X1 = k4_struct_0 X2)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge \\ & (l2_algstr_0 X1)) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X2 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow ((r1_midsp_2 \\ & X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((\forall X3. (m1_subset_1 X3 X0) \Rightarrow (\forall X4. (m1_subset_1 \\ & X4 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\exists X5. (m1_subset_1 X5 X0) \wedge (k2_binop_1 \\ & X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X5 = X4)))))) \wedge ((\forall X3. (m1_subset_1 \\ & X3 X0) \Rightarrow (\forall X4. (m1_subset_1 X4 X0) \Rightarrow (\forall X5. (m1_subset_1 \\ & X5 X0) \Rightarrow ((k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X4 = k2_binop_1 X0 \\ & X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X5) \Rightarrow (X4 = X5)))))) \wedge (\forall X3. (m1_subset_1 \\ & X3 X0) \Rightarrow (\forall X4. (m1_subset_1 X4 X0) \Rightarrow (\forall X5. (m1_subset_1 \\ & X5 X0) \Rightarrow (k1_algstr_0 X1 (k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X4) \\ & (k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X4 X5) = k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 \\ & X1) X2 X3 X5))))))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X4.((\neg v2_struct_0 X4) \wedge ((v13_algstr_0 X4) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ & X4) \wedge ((v4_rlvect_1 X4) \wedge (l2_algstr_0 X4)))))) \Rightarrow (\forall X5.((v1_funct_1 \\ & X5) \wedge ((v1_funct_2 X5 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X4)) \wedge (m1_subset_1 \\ & X5 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 \\ & X4)))))) \Rightarrow (((r1_midsp_2 X0 X4 X5) \wedge (k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 \\ & X4) X5 X1 X2 = k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X4) X5 X3 X2)) \Rightarrow (X1 = X3)))))) \end{aligned}$$